

# ЭНЭСИЭЛИ

• Нам улууһун хаһыата • 1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ •

2000 с.  
Тохсунньу  
**20**  
күнэ  
чэппиэр  
№ 6 (8696)

## БЭБЭНЭЭ... БҮГҮН... САРСЫН...

(Улууе баһылыгы мунньаарыттан бэлиэтээһиннэр)

Дьокуускайга улууустардаагы баһаарынай чаастар субэ муһуһахтара буюмла. 13 улуууска киһи өлүүлөөх баһаардар ааспыт сылга буолбуттара бэлиэтэммит.

1 Хомуустаах котельнайын тутууга республикаҕа таҥа сырыттылар уонна урут оҥоһуллубут предписание толорудубатаҕынан сибээстээни туппатылар.

Нам селотугар бөх-сымы бирикэстэрин тэрийи сагалана эрэрэ, трактор алдьанан кыратык тардыллына.

Улууе киинигэр олоорор ыаллар 25 бырыһыаннара туох да хаһаайыстыбалара суох. Олор сибээстээни дьэ кэргэн программата тоһумурдана.

Соторуттаарыа үлэ киирбит ветераннар дьаһалары статуһа уонна үлэлиир штата быһаарыллыахтаах.

Улууе дьаһалтатын быһаарытынан «Сарыал» гостиница гимназияга бөрилэниэ.

МУ НУ ЖИХ 1000 куб. м тутуу маһы бэлэмни дэлээнэр таҥсаары бэлэмниэр.

Социальной харалта управлениета Улууе Кыайыы 35 сылын көрсүүгү программатын чочуйар.

Ирдэбилгэ эппиэттиир спортивной тутуулар техничкскэй учуоттара ытыллыахтаах.

КСМК гараһык спортивной саалага туһанарга төһө соптоовун көрүү-истири тэриллэр.

Улууе иһигэр нөһүлөктөрүн баһыт үлэлээх ыччаттар тэрилталары быһаарылыына. Тустаахтарынан Уедэй, 1 Хомуустаах, Партизан ыччаттарын лидердэрэ бастаатылар.

Сорох нөһүлөктөр ыччаттары кытта үлэ анаммыт штаттары туһанмакка олооролор, олоору тутан ылан атын нөһүлөктөргө биэрири боппуруоһа үөрөтүллэр.

Тохсунньу 22 күнүгэр Покровскайга Хагалас улууһун «Ыччатты баала» буолар. Онуо Нам улууһун ыччаттары лидердэрэ тийэни биригэ үлэлиир дуогабар түһөрсөтүөхтэр.

Төһө эмэ бордохуута баарын үрдүнэн, ситэ ахайбат буолууттан улууе киини баһыһаатыгар аһыан-үөлүнэн хааччылыа турууга мөлтөх.

Республика Президенин, правительстволар аппаратын, министрстволар уонна госкомитеттар эппиэттээх үлэһиттерин, салайааччыларын, СМИ, айар интеллигенция бэрэстэбилтэллэрин улууустарга уонна куораттарга командировкаларга ытытты тэриллэр. Биһиги улууспутугар правительство председатели бастакы солбуйааччы И.Н. Долинни салайааччылаах делегация кэлэ-эктээх. Делегация састаабыгар министрдрэр Н.С. Ли-фу, А.В. Мигалкин, ученай Е.Е. Алексеев, сурыйааччы, «Саха сирэ» хаһыат редакторын солбуйааччы Н.И. Харлампьева ода бааллар.

Кулун тутар 26 күнүгэр үе быыбар ытыллылар биллэр. Иккестээн быыбар ытыллыбатыгар, хос куоластаанын эрэ буоларыгар

үлэ туһаайылыахтаах. **♦♦♦** Быыбардарынан сибээстээни паспортнай-визовой сулууспата тэтичкскэй, былааннаахтык үлэлиир ирдэниллэр. Быһиги пропскаста суох киһи элбэр ааспыт быыбартаан өссө төгүл көһүннэ. **♦♦♦** Республика Тыатыл хаһаайыстыбатын министретиотугар информациянай-консультациянай отдел тэриллэбитинэн тыа сирин олохун сырдатты мантан антах кэргэтиллиэхтээх. **♦♦♦** Тыа хаһаайыстыбатыгар түргөнник түмүк биэрэр салаалары кытта үлэ быһыл былааннаахтык ытыллыахтаах. **♦♦♦** Тохсунньу 28-29 күннэригэр айылга харыстабылын министретиотугун уонна дьаһалтатын тэрийиһилэринэн уонча улууе кыттымылаах айылга харыстабылын үлэһиттерин конференцията тэриллэр. **♦♦♦** Биһиги туругунан улууе территориятын 13 эрэ бырыһыана уһулучу харыстанар сирдэр ахсааннарыгар киирсэр. Оттон баһаарыны баһыһаатынан улууе территориятын 25 бырыһыана итинник харыстанар сирдэр статустарын ытыллыахтаах. **♦♦♦** Тэрилталарга штаттары бэрэстэтиини ытыллыахтаах. Холубур, доруобуйа харыстабылыгар авелыт сылга 542 штат көрүллүбүтэ. Онуоха 591,5 киһи үлэлээбитэ. 2000 сылга 569 штат көрүлүөнэ. Улэһит ахсааны итинтэи элбэ суохтаах. Бу маһык үлэлээн-хамсаан олорон биһиги медиктарбит хаһаастара атын улууустар үлэһиттерин хаһаастарынаагар биллэрдиик мантан таҥсаар.

Муус устар 2-4 күннэригэр улуууска дьэ кэргэниин комучуттар республикаҕаагы фестивалларга ытыллыахтаах.

Сирдэр, нөһүлөктөр ааттары справочниктар биһиги улууспут сирдэри ааттара уруккудуу кыллариллибиттэр. Итинэн сибээстээни сирдэргэ быһаары ааттары төһө өрөгө ком-карди кэллэ.

Искрага гаас кыллариллиитигэр сөбүлэһингэ илии баттанна. Газопровод тардыалар просекатын бэйэ күүһүнэн солондулуохтаах.

2000 сылга улууека гааһы кылларингэ 16 мөл. солк. үлэ бырыһахтаах. Кыһыл Дэрэбингэ, Партизанга гаас киирэрэ былааннанар, Нам селотугар гаас киирингэ кэргэтиллиэхтээх. 1 Хомуустаахха диэри гааһы кылларин боппуруоһа ыраакаттардаах, төһө да турба баарын иһин.

Тохсунньу 29-30 күннэригэр аатырбыт тустуук И. Зырянов бирикисигэр улахан күрөктэни буолуохтаах.

Олунньу 4-5 күннэригэр С.И. Ли-фу аатынан бирикис хапсаадыга фестивала Хамадаттага ытыллыа.

Муус устарга олоор уонна улаакаттар ортолоругар маасабай күрөктэни ытыллылар былааннанар. Валентина Григорий ЭВЕРСТОВ

Туһаннаах боппуруоска комиссия салайааччыта И.С. Протопопов информациятын истэи уонна дьүүллэһин баран улууе Мунньаары сессията быһаарар:

1. «2000 сылга 2000 үтүө дьыалам» республиканскай хамсааһыгы кытты инициативатын биһиригэр уонна Нам улууһугар 100 үтүө дьыала былаанын биэргэтэргэ (сыһаарылылар).

2. «Үтүө дьыалалары» олоххо кылларингэ сүрүнүгү уонна хонтуруоллуур улуустарга рабочай бөлөгү маһык састаалтаах биэргэтэргэ:

— Протопопов И.С.—улууе баһылыгы солбуйааччы, бөлөгү салайааччы;

— Вашишев Н.Н.—улууе Мунньаары председатели солбуйааччы, бөлөгү салайааччытын солбуйааччы;

Чылыһыннар: — Сивцев К.Е.—тэрийэр-правовой управление начальнигы; — Лазарев А.К.—«Дьудуур» фонда директорун э.т.; — Попова В.В.—үп управлениетын начальнигы;

— Абрамова И.К.—экономика управлениетын специалиста; — Кошарев С.Г.—улууе Мунньаары депутаты; — Степанова З.Е.—ТХУ кылаабыйнай зоотехника.

3. 2000 сылга 100 үтүө дьыалам олоххо кылларини улууе социальная-экономическай сайдыытыгар биэр сүрүн туһаайымынан уонна «Көһүгү дьыалаһааннаагарга»

4. Улууе баһылыга А.Н. Ядрев: — тохсунньу аагы коллегияга «Үтүө дьыалалары» төлөрүүгэ бары таһымнаах салайааччылар эппиэттииртэрин чопчулуур былааны ылынарыгар;

— уматыгынан, стройматериалынан, оборудованиенын, инвентарынан, дэлээнэлэринэн ода хааччылыгы средстволары буларыгар;

— «Үтүө дьыалалары» төлөрүүгэ нөһүлөк баһылыктарын уонна тэрилталар салайааччыларын отчуоттары, информацияларын истиини олохтууругар.

5. Тыа нөһүлөктөрүн дьаһалталарын баһылыктарыгар: — мистэтигэр «Үтүө дьыалалары» төлөрүүгэ рабочай бөлөгүтөрү тэрийэлэригэр, тус бөлөгүтөрүн салайааччыларга;

6. Республика правительстволар улууе общественноһы инициативатын өйөөн быһааччы комэ олооругар көрдөһөргө.

7. Улууе хаһыата (Касьянов В.Г.), «Нам» ТРК (Кривошапкин И.З.) «Үтүө дьыалалары» олоххо кылларини сырдаттыа анаа рубрикалары аһалларыгар.

8. Улууе Мунньаары бу быһаарыта маасабай информация средстволарыгар таҥсабыт күнүригитин күһүгүгэр киирэр.

9. Бу быһаарыты туолуутун хонтуруолун улууе Мунньаары социальная боппуруоскага бастааһынай комиссиятыгар (предс. Дьяконов М.Н.), улууе баһылыгар Ядрев А.Н. сукторэргэ.

Улууе Мунньаары председатели А.Н. Ядрев, 1998 сыл ахсынны 30 күнэ, № 23-1.

«2000 СЫЛГА 2000 ҮТҮӨ ДЬЫАЛАНЫ» РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ХАМСААҢЫНГА НАМ УЛУУБУТТАН 100 ҮТҮӨ ДЬЫАЛА (Улууе Мунньаары 13-с сессиятын быһаарытыгар сыһаарылылар)

## НАМ УЛУУҺУН МУННААҢЫН XIII-с СЕССИЯТЫН БЫҺААРЫТЫТТАН

### «2000 СЫЛГА 2000 ҮТҮӨ ДЬЫАЛАНЫ» РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ХАМСААҢЫНГА КЫТТЫ ТУҺУНАН

парк ситиминэн оҕо туристическай базатын тутуу; — тэрилталар уонна нөһүлөһүнэ үбүн түмэни спортивной-тренажернай комплексы атылаһыны; — Ард дойдуга Улуу сэринитигэр өлбүт буйбунар памятниктары тийэр бетон күрүөтүн тутуу; — начальнай оскуола тутуутун сагаланы.

2.1 Хомуустаах нөһүлөһөгө. — «Нам» УПХ күүһүнэн 3000 кв.м киһиэхэ теплицаны тутуу; — нөһүлөһүнэ күүһүнэн оскуоланы уонна детсады өрөмүөннөһүн;

— «Сага» ООО үбүнэн алаастаах кырымылар завод филиалын аһыны; — оттуур алаастарга 5 км усталаах күрүөкү тутуу; — сиргэ-туомка аналлаах саха балаһыкы тутуу;

— «Көһүкэмэ» экологическай парк ситиминэн оҕо туристическай базатын тутуу;

3. Партизан нөһүлөһөгө. — специалисттарга аналлаах 2 квартиралар арболит олоорор дьэни бэйэ күүһүнэн ситэриги; — бөһүөлөк иһигэр 3 муостаны өрөмүөннөһүн;

— детсады кэтэх хаһаайыстыбаны тэрийи; — үлэ-сыһыалаах лаадырын базатын 25 мистэниин кэргэти; — оҕо спортивной площадкатын тэрийи;

— «Көһүкэмэ» экологическай парк ситиминэн оҕо туристическай базатын тутуу;

4. Нисольскай нөһүлөһөгө. — үлэ-сыһыалаах лаадырын туһанар тутуу; — бөһүөлөк иһин туһанарыны бэйэ күүһүнэн ытыты.

5. Хамадатта нөһүлөһөгө. — культура дьэтиин бэйэ күүһүнэн өрөмүөннөһүн; — бөһүөлөк иһинэн уулуссалары өрөмүөннөһүн;

— муугу аартыгы суолун өрөмүөннөһүн; — кылабыһаны 4 км усталаах курууһун эргити; — «Көһүкэмэ» экологическай парк ситиминэн оҕо туристическай базатын тутуу;

6. П Хомуустаах нөһүлөһөгө. — нөһүлөһүнэ күүһүнэн спортплощадканы тутуу; — культура дьэтиин капитальной өрөмүөнэ; — баһыһы тутуу; — оскуола коллективын күүһүнэн оскуолаһыпаласдалыһынай эргити; — куучча кивэтара аан бастаан олохсуйбут сирдэригэр бэлиэни тутуу.

7. Нам селота. — кырдыаастар дьаһаларын тутуу; — М. Амисов аатынан болуосса скверин туһанар оҕоруу; — И. Винокуров, Ч. Винокуров ааттарынан уулуссалары туһанар оҕоруу; — «Чэгиэн» сайынты стадиону тутуу; — спортсаланы тутуу.

8. Таастаах нөһүлөһөгө. — 5 км усталаах водопроводу тардыы; — хаһаайыстыбанай ыһмаһан спортсаланы тутуу; — пекарня бурдугу харайар пристройту тутуу; — кыһыны сылы быһа оҕорор ферман уонна сылгы базатын туһанарыга үлэлэри ытыты;

9. Салбаң нөһүлөһөгө. — 2 км усталаах уот линиятын туһанар оҕорууга остуолбаларга соптоох маһы кэргэни; — Ард дойдуга Улуу сэринитигэр өлбүт буйбунар аналлаах памятныһы туһанар оҕоруу; — оскуолага айылга гааһынан хааччылар төгүрүк сыл үлэлиир теплицаны тутуу.

10. Искра нөһүлөһөгө. — дьэ кэргэн экономикатын сайыннарыга ынах-сүөһү, сылгы уонна дьэ кэргэн ахсаанын быһырыһыгыттан 5 бырыһыан элбэти;

— эксперимент вариантына айылга гааһы кылларингэ аналлаах 1 км усталаах просеканы кэргэни; — арынай г а р а һ ы спортсаалага уларыта тутуу;

— «Дьаһада» б/х базатыгар кыһыны оҕорууга үөрэтэр-производственной лаадыры тэрийи; — бөһүөлөк иһинэн уулуссалары оҕоруу, бөһүөлөк иһин туһанары.

11. Хатыр Арыа нөһүлөһөгө. — спортсаланы тутууну ситэри; — бөһүөлөк иһигэр 2 км усталаах уулуссалары өрөмүөннөһүн; — И.Е. Винокуров аатынан болуосса туһанар оҕоруу.

12. Граф Бирөгө, социальная реабилитация училищета. — культуранай киһини туһанар оҕоруу; — кыһынары үлэлиир теплицаны тутуу;

— котельнай столарнай сыахха уларыта тутуу; — спортивной площадканы оҕоруу;

— арынай вариантына спортсааланы тутуу; — ичигэс туалеты тутуу; — 2 №-дээх общежитиени олоорор дьэ кэргэн уларыта тутуу.

13. Ботуң нөһүлөһөгө. — спортсаланы тутууну ситэри; — оскуола уонна детсад кэтэх хаһаайыстыбатын кэргэти; — 3 даамбаны өрөмүөннөһүн; — 4 км усталаах водопроводу тардыы.

14. Модут нөһүлөһөгө. — спортсаланы тутуу; — оскуола уонна детсад кэтэх хаһаайыстыбатын сайыннары; — «Көһүкэмэ» экологическай парк ситиминэн оҕо туристическай базатын тутуу;

— түүлээхтэн тааһы тигиһэ, атах тааһы тигиһэ уонна өрөмүөнгө 3 сыры арыһы; — АТС линиятын туһанар оҕорууга остуолбаларын бэлэмнэһин;

— 15 дьэ кэргэнигэ анаан сайылыктары тэрийи; — ынах-сүөһү, сылгы, сибиһиһэ ахсаанын быһырыһыгыттан 5 бырыһыаннаах элбэти.

15. Хатыр нөһүлөһөгө. — бөһүөлөк иһин туһанары: 500 маһы олооруу; — 4 км усталаах водопроводу тардыы;

— орго оскуола кэтэх хаһаайыстыбатын тэрийи; — электрелиниһи туһанар оҕорууга материалы бэлэмнөһүн; — «Көһүкэмэ» экологическай парк ситиминэн оҕо туристическай базатын тутуу.

(Салгытынан 4 стр. көр)

70 саас. Бу ыла ылбычча саас буолбатах. Буолан баран саха кинигэтин урут сахалар уһун үлэ-дөхтөрүнэн Союзка миэстэлээр курдук этибит. Ол биһиги курдук тыбыс айылгалаах дойдуга чакчы бэйэтин доруобуйатынан уонна этинэн-хаанынан чэгиэн киһи төһүмүрдэнэн биэрэбит киһи сүүһүтөр тийһэрэ эбитэ буолуо. Оттон нэһилиэнньэ үгүс арааһа 70 сыллаах кырбиһи марахамык ылынара. Ийэм бокуосунук: «70 саас диин—бу кырбиһи саас. Маны муччу түстүн да сүүскөр да тийиэххин сеп.»—дира. Ол торо эрэ миң өйбөр төлөрүбөтүгү инэн хаалбыт. Бүгүн 70 сааһын томтоочу туолбут, билигин да үлэ үөһүтөр күн иллэнэ суох, кэлэ-бара сүһүөвүн үрдүгэр сүүрө сылдьар, биһи истинэ табаарыһым, эрэллээх доһорум Николай Иванович Сивцев туһунан ахтан аһыахпын баардым.

Кини 1930 сыллаахха тохсуньбу 1 күнүгэр Уус-Алдан оройуонун Баатадай нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Атата Иван Васильевич Сивцев Хатырыкка олоһон 94 сааһыгар өлбүтэ. Ийэтэ Сивцева (Тарскал) Мария Евсеевна 1937 с. 27 саастаар ылдан күн сириттэн күрэммитэ. Биргэ төрөөбүт биһи уол, икки кыыс тулаайах хаалбыттара. Ийэтэ суох хаалбыт олоһор интэһэй тирбэри быстыбатынан, онтонмантан сэдэнэн, аймахтарыгар өйөнөн-убанан син олоххо тарбачынан тахсыбыттара. Адалара Уйбаан икки харааны ылсаран колхоз түбүктээх үлэтигэр сылдьара. Хара үлэ диин түгүн билбэхтэспит арай кырдыһас этэ.

Колхоз ыл улахан орто буолан колхозка эрдэ, 12 саастаарыттан үлэлээбитэ. 16-гар колхоз чилиэнинэн ылыллыбыта. Сорины сылларыгар интернакка олоһон үөрөммүтэ. Ол быһыгар оскуола сабыллан, тохтуу-тохтуу үөрэнэн, Чарыгай 7 кылаастаах оскуолатын 19 саастаар бүтэрибитэ.

Сытыы-хотуу, ылбыдай тыллаах-өстөөх эдэр уолу амы Дьоккуускайдары колхозтар салайааччыларын бэлэмниир орто оскуолага ылтан үөрэттэрэллэр. Ону 1953 сыллаахха бүтэрэр. Дьамантан ыла садаланар киһи үлэ-хамнаһа, машина ууруллар олоһон оңуола.

Николай Иванович туһунан хайдах да, биһи дьүрүс ыллын да, көпсөөн кэбиһепт киһин эбит. Кини олоһо оннук бай, үлэтэ-хамнаһа кини. Онон миң үс суола араарар ордук дии санаатым: тустаах үлэтэ, общественной олоһо уонна мал аратын быһымынан.

Н.И. Сивцев колхознай оскуола күнүгэр төрөөбүт оройуонугар 10 сый устата очотооһу Молотов аатынан, онтон «Правда» колхозтар хаһаайыстыбаларыгар салайар үлэтэ миңкиллибитэ, бу олоһо халпыта. Баастал племенной фермага эбиэдиессейинэн, онтон комплекснай биригээдүү биригээдириэн, кэлин производственной участкага эбиэдиессейинэн үлэлээбитэ. Очолорго мотоцикл диин төрөл бэрт сэдэх буолаар. Оройуонга кэлбит өсөдүтө «Иж-49» мотоцикл киһиэхэ тивсэн «тимир аттаах тойон» аатыран, кыһынары сүүрдэра. Сырыыта түргэниэн, халар-барара сыдыамынан очотооһу кырдыһастары сөрү диин сөхтөрөра Суолун суоллан, сороһор сүтэрэ-сүтэрэ булан саллалара. Хайдах айаһыларын бэйэтэ билэр.

1963-64 сс. Иркутскайдаагы уобаластар икки ардыларынаагы колхозтар уонна совхозтар салайар кадрларын бэлэмниир оскуолага үөрөммүтэ. Манна республика бары мунукутарыттан кэлбит, колхоз үлэтигэр «миң дуо» дэһит эрэтэр мустан, чакчы салайааччы быһымынан сиппиттэрэ-хоплуттара, теоретическай өтүнэн толору эбиэдиессейинэн, биһи киһибит манна даһын дьон кэннигэр буолбатага. Эрүүтүн хайа бадарар болпуруос киһигэр, ордук общественной үлэлэригэр, тэрээһин өттүгэр иһини кырбиһит этэ. Ол туһунан биһигэ үөрөммүт үөлэниээрдэ, биһи дойдуга, рес-

публика норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлөөх үлэһитэ Егор Васильевич Местников бэйэтин ахтытыгыгар тоһоһолоон балиэттир. Үөрөһүн бүтэрээт, сөтиньини очотооһу Среднененский оройуонун М. Аммосов аатынан колхоз парткомун босхоломмут секретарынан талыллан Хатырыкка көһөн кэлбитэ. Ити үлэрэ 1967 с. диири үлэтир. Бу Нам сиригэр кэлэн Николай Иванович дьон көргөһүнэн үчүгэйдик олоһон, үлэлээн, дьонун-сэргэтин, айылгатын сөбүдээн иккис төрөөбүт дойдуну буолбата. Дуһанын туттарбыта, сүрөһтин сөбүдээбитэ. Ону киһи хайа

өдөөһүлэрэ сүүрүн күүс буолбута. Бу көмгэ Модут оройуонига үс төгүл сыйл түмүктөрүнэн бастаабыта. Оройуон чемпионнара, үлэ майктара үүнэн тахсыбыттара, Киһилэртэн сорохторо бу бааллар: Максим Николаевич Ли—хоргоһоппуу үүнэрээччи, 100 гектардаах сиртэн гектарыттан ортоһунан 120 цт үүнүүнү ылбыта, «Үлэ Албан Аата» 3-с степеннээх орденнэн наараадаламмыта, «Норуот хаһаайыстыба-

аһан сманалаабаккын. Ол иһин киһи куруук дьонун кытта биһигэ, тэһигэ көрүдүлэр.

Модукка управлюющайын үлэтин миң тутаммын Ньукулай Хатырыкка көһөн турардаах. Ол бастакы күнүм туһунан кыратык ахтан аһарыахпын санаатым.

1975 с. от ыйын 1 күнэ этэ. Николай Иванович үлэтин туттарар, миң киһи оннугар тутан хаалар сөрүктээх этибит. Эдэр, саһа аһаммыт киһиэхэ управлюющай үлэтэ хайдарын, туох уратылаарын, хаһаайыстыба төһө кэһини, таарычы дьону кытта хайдах үлэлээхэ сөбүн, бэйэтин уопутунан көрдөрөр хабаан-

сан дьаһайан, бүтэрэн-өһорон көлөһит. Киһэлэки күн түмүктөнөн, үлэ тутуһулуунна. Ону мэккислэнэ илин тутустубут. Дьэ итинни.

Онно көрдөхкө, дьэ күлүмнэтэн, киһиэн-тахсан, быһаара оһсон, кырбэри кытта киһиэн, эйэлээһери кытта эйэлэһэн уола хаан этэ. Оннук судургу характары дьон хайдах эрэ сөбүдүүрдүү диибит санаам кылаан гыһан ааспытын билигин да санаабын. Ол санаам сөптөөһүн киһи аһыныт биһигэ дакаастаата. Николай Иванович модуттарга өрүү күндү ылдыт, убаастабыллыах убай, ара табаарыс, тэһигэ доһор-атаас. Күн бүгүһүгэр дьыл!

Бүгүһүгү юбиларбыт үгүс өрүттээх общественной үлэрэ саһын тухары миңкиллэн, тиритэ-хорута үлэлээн кэллэ. Билигин да үлэһини сылдьар.

Киһи өр сыллаах үлэтэ правительственной наараадаларынан, уонча мэтээллэриэн уонна аһактарынан, хопло тухары грамоталарынан бэлэһэммиттэра. Киһи ССКП райкомун чилиэниэн, иккис улуус хас да нэһиликтэри эбиэдиессейин депутаттарынан, солбууар председателиэн, бастаһаннай комиссия председателиэн элбэхтик быһбардаммыта. 1970 с. ССКП уобаластаагы конференциятын делегатынан талыллыбыта. Н.И. Сивцев—Россия журналистарын Соһоһун чилиэна.

Николай Иванович билигин да олох үөһүгэр сылдьар, нэһилик ветераннарын көрөн-истэн түбүүгэр. Киһилэр иһиттэриэн олохтоох былаас киһигэр туруорсар, көмүскүүр. Хатырыкка киһи курдук аһарытыаттаах тутаах киһи баара өссө биллибэт. Итин: киһи барытын бэйэтин дьолуван аарынар.

Н.И. Сивцев таптаһаах кэрэгэн, ара, эһа, хос эһа. Киһиэхэ кэрэ аһара, олоһон доһоро, таптаһаага Елизавета Васильевна 10 орду төрөтөн бэлэһтээбитэ: 5 уола, 5 кыһы. Киһиттэн киһи төрүүр, олохтон олох сэдэнэр. Ол курдук толору дьоллоох Сивцевтэр билигин 25 сизэнсөөхтөр, биһи хос сизинсөөхтөр. Бары түгүн көһүннэ да кырлар эһээлээх эбээлэртэн кэлэ тураллар. Киһилэр 10 өһолоро бары орто, үрдүк үөрөһи бүтэрэн, ыл-баран буолбут дьон. Чакчы төрөһүттэриэн үтүн ааттарын салтыһаллар.

Миң Николай Иванович кытта отучча сый биһигэ үлэлэстим, алтыстым, табаарыстастым, элбэх чэйин истим. Ол тухары куруутун кэтээн көрөбүн: «Бээрэ, бу киһи бэйэтин тула дьону тардар күһө туохханы?» диин. Син киһи-киһи курдук, үлэһит-үлэһит курдук, улахан уратыта суох. Ол гыһан баран киһи биһи аһынаах. Дьону олоһу убаастыыр, таһыыр. Дьонго сыһыана ураты үчүгэй. Ким да куһаранын хаһа да хостуу сатаабат, киһи да сизээбэт, туоранпат. Дьонго өрүү эрэллээх. Үчүгэйи кимтэн бадарар булар. Киһи үчүгэй буоллаһа тэһигэ үөрсэр, куһаран буоллаһаа хоһомлоһу тэһигэ үлэлэстэр. Онон киһи күһэ, дьоло—дьонго. Ол иһин киһиэхэ күһүһүгэр күүс эбиллэр, санаата бөһөһүр. Билигин да дьон туһа, кырдыһастарым туһа диин күнүгэ түбүгүрэр. Манык киһини саас ылбат.

Убаастабыллыах Николай Иванович, 70 саакынан итинтик-истинтик ээрдэлиһин! Кырдьар диин билиһинимэ, өрүү доруобай буол, сүүрбүтүн курдук сүүр, үлэлээбитин курдук үлэлээ. Таптаһаах кэрэгэни Елизавета Васильевна өрүүтүн эһ аттыгар баар буоллу. Күнүгэ үөрүүгүн, ситиһиниэн үлэлэстэн өртүн. Оһолорун, сизинсээр, хос сизинсээр эһигини үрдэн, дьоллоох-соргулаах буолдунар. Аһыгы олох хаһыга хаарыбатын, күлүк өгтө дьалты буолду. 70-мү туоллум диин сэнэнимэ, 80-нар диири аарыс, 90-нар дьыла туруулас, 100-кэр тийгээн сүүрө сырыт.

Андрей КОБЯКОВ

# ААТТААХ АТАС, ИСТИН ДОБОР

ОЧЕРК



Күндүтүк саныыр убайбытын, Хатырык нэһилиэгин ветераннарын эбиэдиессейин председатели, Нам улуһун Бочуоттаах граждандарын, Россия журналистарын соһоһун чилиэни **СИВЦЕВ Николай Иванович** 70 саакын туолбут өрөгөйдөөх үбүлүйүгүнэн ис сүрөһүтүнүн итинтик-истинтик ээрдэлиһит! Баарабыт кыла мастык кытаанах доруобуйаны, чулас дьонун-ардырдуу, сизинсээр, хос сизинсээр сыһынаарыгар угуттанан өссө да өр сылларга үөрө-көтө үлэһин-хамнык сылдьаргар. Баарабыт эбиэхэ уонна аһын көргөһүгэр туох баар үчүгэйи-кэрэни.

Наман, Дьоккуускайтан Сивцевтэр, Карманнисттар, Федоровтар, Вилекуоростар, Артамоновтар

кэлэрбиттэн күн бүгүнүгэр диири, хаһа да, харыс да сирин халбарыһабыт, Хатырыкка олоһор да туоһулуур.

1967-69 сс. бөдөһүөһүт М. Аммосов аатынан колхоз (Хатырык, Модут, Түбэ, Көбөкөн, Арбын) бырабылманьытын председатели солбуулааччытынан талыллан үлэлээбитэ. Итин тэһигэ партком секретарын солбуулааччы этэ. Бу көмгэ хаһаайыстыбанын быһымынан, партийнай-политическай да өттүнэн салайааччы быһымынан таһыма биллэрдик үрдээбитэ, масштабта көргөһөбитэ. Ол диин хаттаан партком секретарынан талыллан үлэлээбитэ. Маны таһынан киһи Модут, Хатырык отделениеларыгар управлюющайдабыт, совхоз профкомун председатели, Хатырык нэһилиэгин исполкомун председатели ода, дуоһунастарга талыллыа сылдьыбыта. Совхоз народнай контуруола босхоломмут председателиэн эмиз үлэлээбитэ. Ол тухары барытыгар эһигилэ суох үлэни көрдөрбүтэ. Киһи үлэрэ эһигиттэстээх сыһыана, кырдыксыта уонна принципналыһа, дьонго киһини сыһыана, үлэрэ-хамнаһа ирдэбиллээрдэ түмүктэрдээх буолбута.

Николай Иванович ордук Модукка управлюющайдабыт сылларын (1971-75 сс.) аһынан турар сылаас тылларынан ахтар. Ааспытын кэһигэ санаатаахха кырдык да үлэ-хамнаһа барбыт, дьон-сэргэ турруммут эбит. Ити көмгэ Модукка төрийөөһүннэриэн уонна үлэни көрүдүгүччүлэриэн сельсовет председатели П.Н. Протопопов, партийнай төриэлтэ секретара В.П. Макаров уонна киһи буолбуттара. Бу дьон бары биһи тылы булуулаара,

тын үтүөлөөх үлэһитэ» үрдүк ааты ылбыта.

Матрена Николаевна Слепцова—маньыксыт. «Бочуот аһага» орден кавалера, 2000 кырбиһи бастакынан ситиспитэ.

Кирик Давидович Гуляев—иччат сүөһүнү уотааччы. «Үлэ Кыһыл Знамята» орден кавалерын буолбута.

Гаврил Александрович Петров—бурдук үүнэрээччи, комбайнер, «Үлэрэ кылбизин иһин» мэтээлиэн наараадаламмыта, 400 гектар баһыһаһтан ортоһунан та аһыттан 18 цт үүнүүнү хомуулары ситиспитэ. Москвага Норуот хаһаайыстыбатын ситиһилэриэн быһыстактыгар баран кыттыбыта.

Егор Романович Леонтьев—отделение зоотехника. «Үлэрэ кылбизин иһин» мэтээлиэн балиэтэммитэ. Маны таһынан сельсовет председатели Проконий Николаевич Протопопов «Бочуот аһага» орденнэн наараадаламмыта. Оттон Н.И. Сивцев Саха АССР Верховнай Советын Президиумун Бочуотунай грамотатынан уонна «Москвич» массыһа фондатынан наараадаламмыта.

Маны таһынан Модут отделениета оройуонга бастырыгар маньыксыттар А.М. Буришева, А.А. Ким-Чей, Е.Г. Мальцева, М.С. Куличкина, механик Д.П. Дьяконов ода сүүрүн төһүү буолбуттара. Николай Иванович үлэтэ дьон үлэтин нөһүө көстөрүөн уратылаах. Киһини хайдах да туспа, ойдом ылаһкы-

наах бу сайынгы үтүө күн саралаһымыта. Үгүс курдук хонтуораттан саралаатыбыт. Окко киһини үгүнэ Күттээ Миһиттэрэй эһемта окко кырбэтэх. Мунһар ата суох. Сылгыһыт Уйбаачаан аттары тунпатах, куоттаран кэбиһит. Дьэ айдаһ. Кэлин уолуктаһымы буолла: «Бар, хонтуораттан тары! Эссө аттары бэлэмнээбэккэ манна кэлбит буола-буола...» Киһитэ «сыһыһарын быһа ыстаан туран, тугу эрэ диир, миң олох истибопти. Киһим истэр быһыһылаах: «Ээ, эссө, куотунума! Булгуччу... Булгуччу...»—диомактир. Онтон еһи уоскуйан, остуолугар кэлэн лаһ гыһа олоһунан кэбиһтэ. Миң испэр: «Маньык буолларына дьэ, киһи саллар үлэтэ эбит ээ, — дии санаатым да таспар таһаарбатым. Чарыһарын чарыһыдым. Кирбиһит эрэ барыта «ол суох», «бу суох» диин иһэр. «Миң бу киһини ылбыһып, ол киһини ылаһып», «ити ат быһырымын кыраабыла барбатара, ону биһээрри тыһарат дуо, суох, суох, ылбаһып». Дьэ итичэтитэр эвэньевейгутун бэйэригэр будунун»,—эһи дэһини, араастаап кэһиттэһи. Маргыһар үөһэ маргыһар. Кыра хос иһэ өрө ордуван олоһор.

Күлүскү аһылаһкытыгар киһини батһан уулусса муһунгар турар кыра дьыллээх ылаһа тийдибит. Кирбиһипит биһи хонтуорада уолуктаһыт киһибит бу олоһор эбит. Бай?! Кэһини билбитим, дьыллээх хаһаайка М. Тарскал Николай Иванович ыраарыһан эдрийэй эбит. Оттон сылгыһит Иван Николаевич Тихонов киһиэхэ күтүөт. Манна өрүү эбиэттир эбит. Аһылык кэһиттэн аны мыраан аһыһар өттүттэр трактордарын батыһанан кэбиһиттэригэр тах-

# ТҮЯ СИРЭ

Сыһы аайы сыспай сизэлээби,  
Хонуу аайы хоробор муостаабы

Хайысат ичинэн хайысат

Хаһаайыстыбатын министерство тэҥ информация-консультационнай сулууската бэлэмнээтэ

## УЛУУСТАР ААБААЧЧЫЛАРЫГАР

Е.А. БОРИСОВ,

Саха республикатын Түя хаһаайыстыбатын уонна соҕотуошкада министриэ

Бүтүгү түя сири олоҕо-дьаһада, кини туруорар проблемалара адыас сагалыы быһаарыны эрэйэллэр. Урукку курдук дьон үлөттэн кэлэр дьаһаллары кэтэһэн олоҕорор уурайда. Бэйэ тэриһэр күүһүгэр эрэллээх буолуу улаатта. Ону биһиги туохтан көрөбүтү?

Республика бары улуустарыгар сиргэ-уоҕка сыһан төрдүттэн уларыһытылар, дьон-сэргэ төрүттээн-уустаан туран көтөх хаһаайыстыбалары тэриһии үтүөкэннээх үгэстэри сөргүтүргэ уонна төһө кыалларынан ол үлэлэри унуордаан кэлбит баай ис хоһоонноох оҕоптуту туһаны суолугар турунууга норуот хамсааһынарын төрүттүүргэ кыагы биэрдэ. Билигин олохтук норуот бэйэтэ тэриһэр кыагыт-күүһүн үрдэттигэр туһайылар хайысхалары ыһы суоллары көрдүүр. Ол туох хаһаайыстыба дьон-сэргэ уларыһылырын кытта сибээстээхтэр. Дьон-сэргэ олоҕу тупсарыыга, туруктаах оҕорууга турунуутугар СР Президентэ М.Е. Николаев уонна правительство ыһынар дьаһалларыттан ураты хардыларга ми өссө бүтүгү республикатаады да, улуустары да олохтоох хаһаайыстыба редакциялар кылларбит сүдү суолталаах кылааттара эмиэ баар диир эттих этим. Кырдыга да онук.

Билигин олох бары боппууостарын кэлминик көрүү стратегията оһонулар уонна сорох өтө толорууга киирэр көмүгэр түя сири бөчөтүн, радиотын, телевидениетын үлэһиттэрэ кинилэр уонунан аарыллар талааһаах, олох бөйүтүн үлөһүтүн эт-хаан хабаан тахсыбыт журналисттары кытары сибээстээх үлэһиттэр инникитин олоҕу диир наада дии саныбын. Онук да буолуохтаах.

Республика Президентэ М.Е. Николаев уонна республика правительствота норуот хаһаайыстыбатын

сайыһарыга кэжээ олус ылтыктаах дьаһаллары ыл-быттары бары көрө-истэ сымдарыт. Ол быһаарыллар проблемалар түллэр үөстөрүнэн республика Түя хаһаайыстыбатын уонна соҕотуошкада министерствотын бары подразделениедара, тэрилтэлэрэ, кини үлэтин кытары быһаччы сибээстээх баһынай хаһаайыстыбалар бары аһаллар. Олус улахан суолталаах сорукутары быһаараллар.

Аһы-уулу дэлэтин эрэ тула буолбакка, улахан болгомото социальнай туһайылыах санаа политиканы экономиканы кытары ыкса сибээстээхтик киллэрингэ туһайылар. Бу кэмгэ түя сири улуустарынаары кыһыаттар редакциялар хаһаайыстыбаар да корсунук, тэтиһээхтик социальнай, общественнай, экономикай боппууостары дьон өйүн-санаатын уларытарды туруораллара уонна олоххо хайы-үйэ баар буолбут үтүөкэннээх көлбурдарынан бигэргэтэллэрэ наада буолла. Бу—улахан сорок.

Түя малын экономикайты сайыһарыга уонна чөл олоҕу тэриһиитэ дьулуһуу—бу, ми санаабар, наһа инники сайдытыгы стратегиятын оҕоруу биэр дьонуннаах хардытыһан буолар. Ону биһиги республикабыт Президентэ М.Е. Николаев «XXI-с үйэ бастакы чыыһыргэр Саха республикатын сайдытыгы суола» диир сүткөн суолталаах уонна билигин дьон-сэргэ дьүүллэһитигэр, санаатын атастаһытыгар бэртээхэй төрүөттэри биэрбит үлэтигэр арылхайдык көрөбүт.

Бүтүгү түя сири бөчөтүн үлэһиттэригэр республика Түятын хаһаайыстыбатын уонна соҕотуошкада министерство аатыттан махталбын уонна инникитин түя сири проблемаларын кытары сибээстээх бары боппууостарга сүбэлэһэн, биэр санааны тобулан үлэһиттэр диир аралбын этэбин.

### БААҬЫНАЙ УОННА КЭТЭХ ХАҬААЙЫСТЫБАЛАР ИННИКИ САЙДЫЛАРА—КООПЕРАЦИЯЛААҬЫН СУОЛА

Билигин уустук экономикай кризис усулуобуйатыгар түя хаһаайыстыбатын бары көрүгүнээх хаһаайыстыбаларын үлэлэригэр улахан ыарахан балаһыанньа үөскээтэ. Онуоха эбии быһылгы ардактаах сайын сүүн оттоһуоҕо, ходуһалары ууга мыталаан бары да ыарахан балаһыанньаах түя дьонун эрэйи өссө албэттиннэрдэ.

Инникитин республика финансовый балаһыанньата тупсарар өтөрүнэн күүтүлүмүөтүн быһытыһан, калли да түя хаһаайыстыбатыгар тиксэр бюджет харчыта эбиллэрэ суох буолуо. Бу түбэлтэ аһыла ыарахан эбии көмөтүнэн үгүс хаһаайыстыбалар үп-харчы өтүгүн олус ыарахан балаһыанньаалаан, калли эстан-быстан банкрот буолар кутталланналар.

Ол иһин үлэһиттэр кыахтаах тэрилтэлэри арһуһуор, түя дьонун кыһаларын чэпчэтэр инникитин эрдэттэн суоттаммыт, былааннаммыт дьаһаллары правительствоту, ТХУОСМ ыһын олоххо кылларара тыһын суолталанна.

Ол дьаһаллартан сүрүнэриһин хаһаайыстыбалары реструктуризациялаһыт (уларытан тэриһи) уонна баһынай, кэтэх хаһаайыстыбалары кооперациялаһыт республиканскай сыаллаах программаларын оҕорон ыһыан, үбүн-харчытын быһааран үлэлэтэ өссөр наада.

Билигин экономикай кризис усулуобуйатыгар государство нөчөөттөөхтүк үлэһиттэр бары хаһаайыстыбалары үбүлүүр, өйүүр кыада суоҕа чуолкайдык өйдөнөр. Ону итинник хаһаайыстыбалар ахсааннара биллэ көрдүүрү наада. Ол онуугар үлэһиттэр кыахтаах үчүгэй балаһыанньааах арылхай хаһаайыстыбаларга государственнай өйөбүл үгүс өттө, материальнай-техникай ресурса өлгөмнүк тиксэр буоллар үлэлэр тахсылаах, түмүктөөх буоларыгар улахан төһүү буолуо этэ. Ол

инникитин республика урдүнэн, улуустар дьаһалталарын, ТХУОСМ быһаарытыһан үчүгэй туруктаах, сайдыбыт инфраструктурылаах, быһаннаах сирдээх-уоттаах хаһаайыстыбалары талан үлэлэтэргэ, атыттары банкрот оҕортоон бөхсөлөнөр үлэни тэриһи барара бириэмэ ирдэбилэ буолла. Ону таһынан государство хайаан даҕаны индустриальнай хайысхалаах көтөр фабрикага, сибининьэ интэр комплекс курдук хаһаайыстыбалары уонна племенной, бурдук, оҕуруот аһын сизэмтиһэн дьарыстанар идэтибит хаһаайыстыбалары нөчөөттөөхтүк да үлэлэтэллэр булгуччу өбүүрө ирдөнөр.

Банкрот буолбут хаһаайыстыбалар үлэһиттэрэ бэйэлэрэ кэтэх хаһаайыстыбаларыга эбэтэр баһынай хаһаайыстыбалары тэриһэн уонна кинилэри холбоһуон кооперативтарга кыттыһан үлэһиттэр суолунан бараллар сөп. Бу хаһаайыстыбалар үлэһиттэрэ үөрүүтэ суох бэйэлэрин кэтэх, баһынай хаһаайыстыбалары уонна кинилэр холбоһуктары кооперативтары тэриһэн үлэһиттэригэр көмөлөөх буолар инникитин правительство анал уураада тахсара наада. Уурааха бастатан туран банкрот хаһаайыстыба нэстэрин сөтөн үлэһиттэр санатан иһээ суох үлэһиттэри көрүүккэ, инкитин, хаһаайыстыба тутан туран социальнай-производственной инфраструктура тын (хотоннору, гаражтары, котельнайдары, уопсай дьиэлэри о.д.а.) ыспаакка олохтоох дьаһалта көрүүтүгэр бөскө биэрэ-эккэ. Үсүһүнэн, сана төриһэр түя хаһаайыстыбатын кооперативтарын нолуоктааһыныгар биллэр чэпчэтиилэри олохтоһун.

Калли түя сиригэр бородууксуйаны оҕорон таһаарын үгүс бырыһыана кэтэх хаһаайыстыба суотугар тиксэр буолара саарбага суох. Кэлэр сылларга түя сири үгүс олохтоохторун үлэһиттэр үлэти уонна аһыыр-таһыыр суола атардас бэйэтин кэтэх хаһаайыстыбата буолар буолла. Ону республика Президентэ М.Е. Николаев саамай бириэмэтигэр уонна сөпкө түя малын экономика тын өйөһүнүн боппууоһун көтөргө, улахан хамсааһыны таһааран эрэр. Кини баҕара диир бу хамсааһын

атардас кэтэх кыра хаһаайыстыбалары агитациялаһыт эрэ буол-батар диир. Сүрүн сэмэл билигин дьиннээх баар балаһыанньага кэтэх хаһаайыстыба сайдытытын туһалаах суолунан хайыһынааран, бэрээдэктээн, инникитин көрөд экономикай өтүгүн көдүүстээх буоларын ситиһи буолуохтаах.

Ол эбэтэр ыал кэтэх хаһаайыстыбата республика экономикайыгар ылар эрээттэрин, оруолларын чуолкайдан туран кинилэр үлэлэригэр государственнай таһымнаах көмөү оҕоруу, чэпчэтиилэри көрүү буолуохтаах уонна оҕорон таһаарар бородууксуйаны тутуу, батарыны икки өттүттэн интэрнэстээх үлэтин тэрээһин. Итин тэһэ түя сири сайдытыга сии биэр кооперациялаһыт суолунан барарын табатык өйдүүр наада. Ол иһин баһынай уонна кэтэх хаһаайыстыбалар кыттыһан үлэһиттэр сана тэриһиллэр түя хаһаайыстыбатын кооперативтарын орду күүскэ өбүүккэ, государственнай таһымнаах хамсааһыны таһаарыахха наада, ыалларынан нисэтэлэрэ тэрээһин үлэтин күүһүрдүккэ.

Онон республика урдүнэн түя хаһаайыстыбатын сайдытытын билигин экономикай усулуобуйага моделла маньык буолуон сөп.

1. Түя хаһаайыстыбатын племенной, бурдук, оҕуруот аһын сизэмтиһэн дьарыктанар идэтибит хаһаайыстыбалары уонна көтөрү интэр фабрика, сибининьэ интэр комплекс курдук бөдөг хаһаайыстыбалары төһө да нөчөөттөөхторун иһин бюджет да харчытыгар хайаан да тутуохха, үлэлэттиэххэ наада.

2. Куорат таһыгар баар улахан хаһаайыстыбаларга өрүс кыттыһан быһаннаах сирдээх-уоттаах, элбэх баһыналардаах, бурдугу, оҕуруот аһын үүннэрэр кыахтаах, сүөһү аһын дэлэҕэйдик бэлэмниир, онтон элбэх бородууксуйаны оҕорон таһаарар, переработкалыыр базалаах хаһаайыстыбаларга чэпчэтиилээх кредиттиһэн, лизинг өтөгүнэн күүскэ көмөлөһөн, өйөһөн тыһылаах хаалар үлэни ыһытын ирдэнэр.

3. Үп-харчы, үлө-хамнас өртүгүн олох быстыбыт, эстэн эрэр хаһаайыстыбалары банкрот оҕорон, нэстэрин сөтөн, үлэһиттэрин бэйэлэрин кэтэх хаһаайысты-

уталлара, быраастара, атын да үлэһиттэр өссө ыарахан балаһыанньага түбөһөллөрүттэн арааччы-лыахпыт дии саныбыт.

Тэриһиллэр общественнай-политическай хамсааһын үлэтин сүрүн туһайыһылар маньыктыр:

1. Хас бизирди киһи быһаарыны сана экономикай усулуобуйага сөп түбөһүннэрин толору туһанар усулуобуйатын оҕоруу.

2. Саха сири олохтоохторо түмсүүлээх буолалларын ситиһэн общество политическай олоҕор сабыдыллыаһын.

3. Түя сири олохтоохторун дохуоттарын сүрүн көрүгэ буолар табарыһай производствоты бары өттүнэн өйүүрү таһынан национальнай политика оҕоруу.

4. Промышленность уонна түя сирэ интеграциялаһыһынан сокуоннай базатын Ил Түмэнинэ ыларары ситиһи.

5. Сахалыы суругу-бичиги, үөрэхтээһини күннээри олоххо бигэтик кылларын.

6. Саха сиригэр хаһаайыһынааһын бары формата бас билииттэтин тутулуга суох көдүүстээһиттэн көрөн сайдырын өйөһүү.

7. Түя сири олохтоохторо бары биэр сэмэлгэ түмсүттэрин түмүгэр үөскүүр быһылыы-майгыны туһанан бэйэбит дьоммутун былаас бары институттарыгар олохтуур политиканы ыһытаах-ахпыт. Кинилэр көмөлөрүнэн түя сири дьонун олоҕун чэпчэтэр, дьарыктарын сайыһанар көдүүстээх экономикай механизмдары, нолуоктааһыны, кредиттээһини, бородууксуйаны батары ситиһин олохтуур иһин аһсаабат үлэни кытты.

Бу туһайыһыларбыт туолалларыгар биһиги сүрүн оруолу Саха сири бары олохтоохторун духоһнай уонна интеллектуальнай кыахтарыгар уурабыт. Санаан көрүг, уйаар-кэйээрэ билибит Аан дойдубуттар хайа омук маньык ирбэт төһөгө, экстремальнай усулуобуйага дьээ-уот тэриһэн, сүрүн дьарытын сүтэрбэксэ үлэһит-хамны оҕороруй? Суох. Бу сүдү духоһнай кыахпыт соҕотох көдүүстээх күүспүт. Маны түмсүүлээх буоламыт республикабыт уонна хас бизирдибит иннигэр тирээн туран тыһын сорукутары, государственнай, политическай, экономикай уонна социальнай проблемалары быһаарыыга туһайыахтаахпыт.

Государствоты сөһүлү үлэтигэр дьиннээх кыттыһыны, түя сири олохтоохторун интэрнэһин көмүскүүр инникитин маньык ыһалары туһанан оҕорор санаалаахпыт:

1. Олохтоох бэйэни салайыһыт, государственнай, сокуону таһаарар, суот органнырын быһаардыгар көхтөөхтүк кыттыт хамсааһын кыттылаахтарын—түя сири олохтоохторун таһаарар. Кинилэр көмөлөрүнэн республика национальнай интэрнэһин көмүскэһин.

2. Түя сириттэн үөскээн тахсыбыт правительствоту, Ил Түмэнигэ оҕа республика салайар органнырыгар үлэһиттэр дьонун доһуу түмүү.

3. Саха сири наука тын, культураны, үөрэтүрүтүн, студентствотын, ыһчаттарын уонна предпринимателлэри интэрнэһиттэрин биэр сэмэлгэ түмэн, государственнай суолталаах боппууостары быһаарыыга кыттыһары.

4. Республика инники кэскилгэр туһуланар бөдөг боппууостары быһаарыыга Саха сири олохтоохторун санааларын ыһытык, референдум ыһаларынан истиги-билиги таһааран болдомторо ыһытын тэриһи.

Бу сэмэлэһыт-сорукупутун ситиһиттигэр биһиги күүстээх, түмсүүлээх буолуохтаахпыт уонна общество атын хамсаатар сүүэтэрин бэйэбитигэр тардан, кинилэри кытары биэр тылы булан көдүүстээхтик үлэһиттэригэр эрэйиллэр.

Онон, биһиги Саха сири бары олохтоохторун интэрнэһиттэрин көмүскүүр общественнай-политическай хамсааһыныт республика суолтата үрдүүрө, этиилэрэ ыһыһарылаах буолууга хас бизирди түя сири олохтоохторутун, эһиги көхтөөхтүк кыттыгыттан тутулуктаах. Маньык этэн туран, барыгытын хамсааһыныга киирэн Саха сири республикатын инники кэскилин туһуугар үлэһит кыттыгытыгар ыһырабыт!

Тэриһиллэр конференция кыттылаахтарыгар

В. ПОЛОВ

## ЫҢҠЫРЫ

Саха сири инники кэскилин туһунап саныыр уонна түя сири бары олохтоохторо!

Биһиги, «Түя сирэ» общественнай-политическай хамсааһыны тэриһэр конференция кыттылаахтара, хамсааһыны тэриһи бары эһиһитинэһин өйдөнөн туран, түя сири уонна Саха сири бары төрүт олохтоохторун интэрнэстэринэн салайтаран тэрээһин баар буолуохтаагар бигэтик эрэнэн, билигин уустук кэмгэ олоҕор биэр дахпэтиһэ канэрсэки көлүөнэ-бичигэр охсуулаах буоларын билэбит. Эһиһэ туһайан маньыгы этэбит.

Билигин буола турар быһыы-майгы элбэх уустуктардаах, киһи үөбөтөх-ахтыбатах өттүттэн тахсар кэлэр түмүктөрдөөх, түя сирэ олохтоохторун интэрнэстэрин көмүскүүр быһаарыһылардаах буолуон сөп. Ити барыта Россияга буола турар дьаһааннаах быһыы-майгыттан быһаччы тутулуктаах. Ол эрээри бэйэтин республикатын иһинээри мөккүөрдэри кэнниги былаанга хаалларан, түмсүүлээх буолууку иһики күөһүгэ таһааран, биэр санаанан бэйэтин интэрнэһин көмүскэбит норуоттаах территориян хаан баҕар орду сүүйүүллээх балаһыанньаны ылар биллэн турар суо.

Республикага социальнай өттүнэн төһө суох буолуу таһыма үрдээн иһэр. Түя сири олохтоохторун дохуота республика орто көрдөрүүтүттэн лаша хаалан иһэр. Онтон промышленность, рибачаһыт, транспорт үлэһиттэрин орто хамнастарыттан түя сири бородууксуйатын оҕорон таһаараччы орто хамнаһа юююгагар тогул намьнаах. Үгүэтэр пенсия, пособие харчытыһан олоҕорлор.

Үөскэбит балаһыанньа туһунап хайдах биэрэһин этэн тураммыт, бүгүн түя сири олохтоохторун интэрнэстэрин көмүскүүр общественнай-политическай хамсааһыны тэриһэргэ уолдыата диир чөпчү эбэбит. Буккуруудаах көмүскүүр түмсүүлээх эрэ буоллахпытта таһаары оҕорон таһаараччыларбыт уонна түя сири учу-

баларын, баһынай хаһаайыстыбалар тэриһэр усулуобуйаларын оҕорон бытаратын кэһиһэр сөп.

4. Бытарыйбыт кыра баһынай уонна кэтэх хаһаайыстыбалары баҕа өргүнээ холбоһуон, кыттыгас үлэһиттэр түя хаһаайыстыбатын кооперативтарын хаттаан тэриһи, үлэһити.

Кэлэррескитин түя хаһаайыстыбатын сайдытыта бытарыйбыт баһынай уонна кэтэх хаһаайыстыбалары холбоһуон, хаһаайыһынааһын кооперативнай көрүгүннэри тэриһэн олоххо киллэри бури олуоҕа. Онон инникитин аллараттан түя сири олохтоохторун бэйэлэрин инициативаларын туһанан уонна сүрүн хайысхатынан ыһытын иһиги, сир үлэһиттэр, иһилиһиннээр өгөһүү оҕоруу салааларыгар идэтибит холбоһуктаах хаһаайыстыбалары тэриһэн үлэһити буолуоҕа. Инникитин түя хаһаайыстыбатын бородууксуйатын переработкалыыр, соҕотуоһуоһу техниканы холбоһу туһанар, өрөмүөннүүр уонна хааччылар потребительскай кооперативтар ахсааннара биллэ элбээн иһиэхтэрэ. Ону таһынан түя сиригэр кредиттигэ уонна страховоһой кооперативтар тэриһиллэр үлэһиттэр бардыгыта түя хаһаайыстыбатын биэр кэлмиһэ, ыкса сибээстээх бородууксуйа оҕорон таһаарыгыттан, переработкалаан соҕотуоһуоһу, техниканы холбоһу туһанар, хааччылар өгөһүү оҕорор уонна үбө-харчыта хамсыыр бэйэ-тэриһиттээх биэр ситимэ үөскээн үлэһиттэр барар усулуобуйата баар буолуоҕа.

Онон кэлэр сылларга бөдөгсүйбүт кооперативтар оҕорон таһаарар бородууксуйалара элбээн, үптэһэн-харчыланан, производствога агротехникай, племенной үлэһити ыһытан, уодууду киллэригин элбэтиннэрен уонна механизацияны күүскэ туһанан оҕорон таһаарар бородууксуйалары ороскуотун лаша ачаттар интэрнэһиттэри суолунан сайдан үлэһиттэр барыахтара. Ол түбэлтэтигэр түя сирэ, кини дьон-сэргэ-тэ хаттаан тидэн, үлэһиттэр-хамсаан сайдан барар суоһаларын бигэтик булан, олохтоохтук дьаһанан түя хаһаайыстыбата өрө көтөһүллүө этэ.

# «2000 СЫЛГА 2000 ҮТҮӨ ДЬЫАЛАНЫ» РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ХАМСААНЫНГА КЫТТЫ ТУҢУНАН

(Иһини 1 стр. көр)

- 16. Түбө нөһилиэгэ.**  
— Аҕа дойду Улуу саритигэр өлбүт буйуннарга аналдаах памятнигы тупсаран огоруу;  
— бөһүөлөк иһигэр даамбаны нөһилиэгиньэ күүһүнөн тутуу;  
— нөһилиэгиньэ үбүээн водопроводы тардыы;  
— оскуола уонна детсад көтөх хаһаайыетыбаларын көҕөтти;  
— спортивной комплекс дьэтиин тутууну саалаа-
- 17. Фрунзе нөһилиэгэ.**  
— Фрунзе-Көбөкөн суолу тупсаран огоруу;  
— спортплощадканы тутууга материалы бэлэмнээһини;  
— «Хаддыгырмыр» сиргэ даамбаны өрөмүөннээһини;  
— оскуола-сад тутуутун
- 18. Көбөкөн нөһилиэгэ.**  
— 25 мистэстээх гараһы спортсаалада уларыта тутуу;  
— мнах-сүөһү, сылгы уонна дьэс көтөрүн ахсаанын былырыныгыттан 5 бырыһыан элбэтти;  
— 5 км усталах сирдийэ күрүөнү тутуу;  
— учаастактаары балыһа дьэтиин тупсаран огоруу.
- 19. Арбын нөһилиэгэ.**  
— талахтан уонна мастан дьэс төрилин огорууга мастарыскайы арыыйы;  
— бөһүөлөк иһигэр уулуссалары уонна муосталары өрөмүөннээһини;  
— оттуур хoduһаларга уу таһымал көрөр-истэр иһиттөн ханналы бэлэмнээһини;  
— Эбэ күөлгэ даамбаны тутуу.

- УЛУУС ТЭРИЛТЭЛЭРИН, ПРЕДПРИЯТИЕЛАРЫН КУУСТЭРИНЭН ОҢОҕУЛЛАР ҮТҮӨ ДЬЫАЛАЛАР**  
— «Эгсиэли» туристическай-сыһыанар кини кооперативнай-народнай ньыманан тутуу, ол иһигэр;  
\*сыһыанар дьизэлэр— нөһилиэгэр;  
\*суолу огоруу— ДРСУ;  
\*уоту тардыы— РЭС.  
— УлусПО кондитерскай сыахтаах бэкэриятин тутуутун ситэри;  
— алмааһы кырымыһыр завод производствотын көҕөтти;  
— улуус киинигэр бэйэ үбүээн уулуссалары асфальтан буруйуу;  
— «Ас-үөл» СХПК эти переработкалыыр сыаһы ситэри.

## БИЛЛЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

Инспекция министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Намскому улусу Республики Саха (Якутия) доводит до сведения граждан режим работы отдела налогообложения физических лиц по декларированию СГД, деклараций доходах и имуществе госслужащих.  
С 9-00 до 17-00. Перерыв с 13-00 до 14-00.

Считать недействительным военный билет № ПЗ 257565, выданный Кобяйским РВК на имя Николаева Ивана Афанасьевича.

Считать недействительным паспорт 11-СН № 577785, выданный 15 мая 1979 г. на имя Романова Руслана Егоровича.

Военный комиссариат Намского улуса производит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе в возрасте до 27 лет для подготовки на курсы младших лейтенантов по воинским должностям командиров мотострелковых, танковых, артиллерийских взводов войск ПВО и связи. Срок обучения 10 месяцев. По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Намского улуса.  
**Военный комиссар Намского улуса, майор А. ЕРШОВ**

Улуустаагы аҕалар түмсүүлэрин субэтин иһигэр өйөөн төрөптүттэргэ уонна улуус олохтоохторугар манныгы тиздэбит:

Чечилэ биһиги улуустан 5 өрө, Саха сириттэн сүүстөн таһса салдаат сариллэхэ сылдьалларынан сибээстээн өрүлөрбүтүгэр посылка хомуллар, посылкалары нөһилиэгэр оскуолаларын аҕаларын сабиэттэригэр, улуус киинигэр Военкомакка аҕалак туттараргытыгар.

Посылкада сүөщөнкө, тушенка, компизет, печенье, байымы утук, наска, сибиттэ, шарфик, ичигэс таһас, суруйар кумааһы, кэмбизер, уруучка, табах ыллаллар.

Өрүлөрбүтүгэр көмөлөһөргө тигэттиң!

**Улуустаагы салаат төрөптүттэрин комитети**



Күндүтүк саныыр дьүөгөбин, балтыбын, «Эгсиэли» хаһыат редакциятын үлэтиин **ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА СИВЦЕВАНЫ** 50 сааскын туолбут үөрүүдөх күнүгүнэн истинник ээрдэлибиз. Баҕарабын күн сиригэр бар бары кэрэни, үчүгэни, куруук үөрө-көтө сылдьарга, кытаанах доруобуйаны, уһун дьоллоох ологу!

Салбантан эдьийиң  
Ф. Ушкункал

Күндү кэргэммин, амарах аҕабын **СУЗДАЛОВ Илья Дмитриевич** 50 сааскын туолбут үөрүүдөх күнүгүнэн истинник ээрдэлибиз. Элбэх өлөөлөөх ыал улахан өрөтө буолаһынын эдэр сааскыттан колхоз, совхоз төһүү үлэһитэ буолбутун. Ханьык да үлэҕэ үлэлээтэригэр үтүө суобастаахтык, таһаарыылаахтык үлэлээбитин. Бырааттарың, балтыларың итиилэригэр ийэлээх аҕа бар бигэ тирэх буолбутун. Биһиги туспутугар кыһамныын иһин махтаһыт, ыстаал кур-

дук кытаанах доруобуйаны, сааһыраы билимэккэ үөрө-көтө, ыллым-туойа сылдьарга баҕарабыт.  
**Кэргэмиле, өрүлөрүң**

Бөтүңгэ олоһор улахан убайыгың **СУЗДАЛОВ Илья Дмитриевич** үрүң күнү көрбүтэ, күөх окко үктаммита үйэ аһара буолбутунан, дьол-соргу аргыстаах олоһон кэлбитинэн ис сүрэхпиттэн үөрө-көтө, итиитик-истинник ээрдэлибиз. Күн-дьыл дьэни билбөккө инникитин даһаны чэгиэн-чөбүк сылдьаһынын эрчимнээх үлэң өсө өрдүк ситиһилээһини, чөл доруобуйаны, үгүс үөрүүнү-көтүүнү, тула өттүгүттэн күлүмүрдүү сыдыаһан эһиги дьэс кэргэнгэ дьол-соргу тосхойдун, уйгу-быйан ыалластың. Айымы сириң уустубат үйүгү арыһымы, алгымы туруохтун дьэн алгыһыт.

**Ийиң, аҕаң, балтыларың, кийиттэриң, бырааттарың, күтүөттэриң, Намтан Сивцевтар, Дьолсуускайтан дь. Ваня**

Хатырык нөһилиэгин олохтооһо, сэрин, үлэ ветерана **КУЛИЧКИН Григорий Федорович** 75 сааһын туолбутунан истинник ээрдэлибиз. Эһинэхэ уонна сүн дьэс кэргэттэргэр уһун дьоллоох ологу, үтүө доруобуйаны баҕарабыт.

**Улуустаагы ветераннар советтара**

Сэрин, үлэ ветерана **КУЛИЧКИН Григорий Федорович** 75 сааһын туолбутунан ээрдэлибиз. Өсө да уһундук олоһор, доруобай буол. Кэргэттэргэр бары үчүгэни баҕарабыт.

**Хатырык нөһилиэгин дьаһалтата, ветераннарың совета**

### Ааҕааччыга информация

## БАРЫСТААҔА БИЛИННЭ

Государство биэрэр пенсиятын таһынан «Эрэл» дьэн ааттаах государственной туһулуга суох эбии пенсия фондата (НПФ) бэйэтин үлэтин-хамнаһын бэркэ дьулуһан ыһтар. Холобур, «Сапи» курдук фонда эмиэ пенсионердары кытта үлээһэн көрө сылдьыбыта. 1998 с. атырдьах айынаагы кризисин тулуйбакка пенсионердары кытта үлэтиин тохтогон турар.

«Эрэл» НПФ ити үлүгүрдээх кризисин тулуйан өсө ааспыт сыл муус устар ыйтан бэйэтин ууруулаахтарыгар эбии пенсия төлөөн ээрэ. Хаһыаты сирийэн аарааччылар биэр маннак түгөни өйдүүр буолуохтаахтар. 1998 с. сыаналаах кумааһы рыногар (ГКО) суоһаарыылаах инфляция буолан ааспыт. Ол түмүгэр инвестиционной система улахан оксууну ылбыта. Ол да буоллар биһиги республикабыт инвестиционной системата ити ыарахаттары аһарбыта. Холобур, «Эрэл» фонда ааспыт сыллаагы дохуота 14,8 бырыһыанга төгүһэспитэ. 1998 с. атырдьах айынаагы кризисинин «Эрэл» НПФ сыллаагы дохуота 100 бырыһыанга төгүһэспитэ сылдьыбыта. Ол түмүгэр уурдараччылар өлгөм дохуоту аахсыбыттара. Ордук 10 тыһ. солк. үөһэ ууруулаах дьон.

«Эрэл» фонда уурдараччылар 3 сыллаагы үп-

сусуа 2 бырыһыанга тэннэһэр.

Бекирева Л.Ф. арыах болпуруска эппиттиригэр көрдүстүм:

— Людмила Ферафоновна, эн санаагар бу фонда кэлэр өттүгэр хайа хайысхан үлэлиэчү?

— Мин төлкүйдүүрбүһүн, аҕаһар эдэр дьону бу фонда уурдараччы быһытынан ылаллар сөп буолуо эгэ. Төрө дьэтэххэ эдэр киһи 20-30 сыллар усталарыгар ууруу харчыта сыаналаах кумааһы рыногин эргириттэр үлээһэн, дохуота хаһаан пенсияга таһарыгар эбии пенсияга мый айы 2-3 тыһ. солк. тийиэн сөп. Билигин сыгычак 3 сыл устата 10 тыһ. солк. уурдарылаах дьон мыйга 320 солк., онтон кварталынан ылааччылар 969 солк. ылаллар. Бу кыра та суох харчы. Онон ууруу 20-30 сыл муһуулуһаһа эбии пенсия үрдүүрө чүөлэһэ.

— Эн бэйиң ханнык ыйтан эбии пенсия ылан эрдиң уонна төһө сууманы?  
— Мин эбии пенсиябын кварталга биридэ 500 солк. ылабын. Пенсиям быйыл муус устар ыйтан аарыллыбыта.

Онон «Эрэл» фонда ууруулааҕа Данилова Р.А. бэйэтин ууруутун 2 сылга уһатан биэрбит. Ол аата киһи уурууга муһуууга эргийиэхтээх.

Бу фонда уурдараччы Кляев И.М. тугу дириин истиги:

— Ираида Михайловна, эн бу фонда кимтэн итээн киридиң уонна атын дьэс кэргэттэр кириэр баҕалахтар дуо?  
— Мин бэйэм библиотекарыйан үлэһир буоламмын хаһыаты куруутун ааҕарбын. Былырын «Саха сир» хаһыакка «Эбии пенсия» дьэн ыстатыйаны көрбүтүм. Онтон ыла дьэс кэргэттэри кытта сүбөлөһөн баран үһө буолан бу фонда үлэтигэр кыттыһаары сылдьабыт. Мин бэйэм уурдараччы быһытынан дуоһагар уурустум, полистын ыллым. Сотору кэмнэни араһын уонна эдэр бырааһын киллэрээри сылдьабын. Фонда специалистарын кытта көпсөтөн көрдөххө, сыаналаах кумааһы рынога кэлэр өттүгэр өсө сайдар кэскиллээх дииллэр. Мин бэйэм эрэ онно эрэллээхпин.

Ыстатыйабыт түмүгэр эгизх кэриҥнээхпит, «Эрэл» фонда кэлэр өттүгэр өсө дьаныһан үлэһир сыаллаах. Аны бу фонда үлэтигэр-хамнаһыгар биердиһээһэн дьон, ордук эдэрлэр уонна төрилтөлөр интэриэстэрэ үрдээн иһэр.

**Валерия НИКИТИН, «Эрэл» НПФ ууруулааҕа**

<p>Биргэ үөрэммит таһарыгар биллэр Т.С. В.В. Колмогоровтарга. Ийэлэригэр, үлэ, тыл ветерана, өр сыллаах балыһаҕа медсестранан үлэлээбит. Васильева Васса Федоровна уонна кинилэр дьэс кэргэттэригэр таппалаах бырааттара, уоллоро, убайдалар. Уйгу-Халыма ууруу-кылаас бэйэһини араһа</p> <p><b>ОХОЛПОКОВ Сергей Сергеевич</b> комполтооктух ордук туораабытынан дьэс күтүрбаммын тиздэбит. 1966 с. 11-06, кылаас салайааччыта П.Д. Башева</p>	<p>Нам улуунун киһи балдыһатын административта, профессионай дьэригэр, кырыһаастарын сабиета, тубдиспансер коллектива во сылларга тубдиспансерга медсестранан үлэлээбит доруобуйа харыстабылын, үлэ, тыл ветераныгар Васильева Васса Федоровна таппалаах уога, дьэс кэргэттэригэр таппалаах бырааттара, убайдалар. Зарянка олохтоһо, Уйгу-Халыма улуунун киһи балдыһатын кылаас бэйэһини араһа</p> <p><b>ОХОЛПОКОВ Сергей Сергеевич</b> комполтооктух өлбүтүн дириң күтүрбаммын тиздэбит.</p>
<p>Күндү кэргэмим, аҕабыт, убайыт <b>БЕЛЯЕВ Юрий Егорович</b> тохсунньу 16 күнүгэр уһун ыарахан шарылаттан күн сириттэн барбытын бары аймахтарыгар, дотторбүтүгэр биллэрбит.</p> <p><b>Кэргэм, өрүлөрү, бырааттара</b></p>	<p>Көбөкөн орто оскуолатын коллектива Нам 1 №-дээк орто оскуолатын учуутала Беляева Акулина Гаврильевна наһа уонна өрүлөрүгэр таппалаах кэргэн, аҕалара</p> <p><b>БЕЛЯЕВ Юрий Егорович</b> ыарахан шарылаттан өлбүтүн дириң күтүрбаммын биллэрбит.</p>
<p>Нам 1 №-дээк орто оскуолатын 10-05 кылаасын салайааччыта Беляева Акулина Гаврильевна наһа кэргэн, өрүлөрүгэр аҕалара</p> <p><b>БЕЛЯЕВ Юрий Егорович</b> өлбүтүн дириң күтүрбаммын тиздэбит.</p> <p>10-05 кылаас үөрэнээччилэрэ уонна төрөптүттэрэ</p>	<p>Родительский комитет, ученики, родители в лице учительницы Булгаковой Изабеллы Ивановны выражаем глубокое соболезнование Беляеву Юрию в связи с кончиной доброго, любящего отца</p> <p><b>БЕЛЯЕВА Акулина Гаврильевна</b> <b>Юрий Егорович</b> ыарахан шарылаттан өлбүтүн дириң күтүрбаммын биллэрбит. 1999 с. 11-06 кылаас коллектива, кылаас салайааччыта</p>
<p>Биргэ үөрэммит дьүөгөбитигэр Беляева Акулина Гаврильевна наһа кэргэн, өрүлөрүгэр аҕалара</p> <p><b>БЕЛЯЕВ Юрий Егорович</b> уһун ыарахан шарылаттан өлбүтүн дириң күтүрбаммын тиздэбит. 1974 с. 10-08 кылаас</p>	<p>Убаастыыр учууталыт Беляева Акулина Гаврильевна наһа кэргэн, өрүлөрүгэр таппалаах аҕалара, убайыт, күтүөттүгү</p> <p><b>БЕЛЯЕВ Юрий Егорович</b> өдөр сааһыгар өлбүтүн дириң күтүрбаммын тиздэбит. Намтан Можаевскайдар, Наустроевтар, Егоровтар, Булуттан Беляевтар</p>
<p>Таллаах кэргэмим, аҕабыт, элбэбит, Модут нөһилиэгин олохтооһо, пенсионер</p> <p><b>ОХОЛПОКОВ Василий Васильевич</b> бу дьыл тохсунньу 17 күнүгэр эмсизэ ыалдан күн сириттэн туораабытынан ийэнигэр, биргэ төрөбүтүгэр, аймахтарыгар, биэр дьонугар дириң күтүрбаммын тиздэбит.</p> <p><b>Кэргэн, 13 өрөтө, 5 сиэнэ, кийиттэра</b></p>	

<p><b>РЕДАКТОР — В.Г. КАСЬЯНОВ</b></p> <p>ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — 21496; иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21640; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; редакционной издательской система — 21141</p>	<p>Төрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, Нам улуунун дьаһалтата, редакция коллектива. Мааскабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутуһууну контуруоллуур уонна регистрациялыыр РФ бөһүөлөк Госкомитетин СР региональной управлениеттар регистрациялыымыт нүмөрө — Я 0085.</p> <p>Сурууна ааккытын-суолугун, үлэритин, дьэсиз аадырыһын чопчу ыйыт. Автор этэрэ хаһыат санаатынньын маады биер буолбат.</p> <p><b>“ЭНСИЭЛИ” - Нам улуунун хаһыата.</b> 678040, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскай уул. 1. E-mail: editor62@sakha.ru</p>	<p>Талыһына уонна талыһына «Эгсиэли» хаһыат редакциянай-издательскай систематыгар.</p> <p>Хаһыат Дьокуускайта «Сахаполиграфиздат» НИПК бөһөтүнэ, Орджионидэе уул. 38. Формат А3. Кээһин 1,0 бачээт. Лице.</p> <p>Индекс — 54889. Тираһа — 2451</p> <p>Бөһөкө-илик баттанна — 12:00ч, 19.01.2000</p> <p>Сахааһын №-ра — 6</p>
---	---	--